

INFORMACIJE O PROJEKTU/PROGRAMU – IP obrazac

(Za nove i postojeće projekte/programme)

I OSNOVNE INFORMACIJE O PROJEKTU/PROGRAMU I PODNOSTELJU (9 pitanja)

1. NAZIV PROJEKTA/PROGRAMA: Sistemska sanacija objekata oštećenim ratnim dejstvima
(unos je ograničen na 200 znakova)

Broj projekta/programa : KSA-VKSMPUIZO-18

2. PODNOSITELJ I KONTAKT OSOBA PODNOSITELJA

Podnositelj: KS Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša
(puni naziv podnosioca iz šifarnika)

Adresa podnosioca: Reisa Džemaludina Čauševića br.1; Tel: 033 562-085

Podaci o kontakt osobi: Ministar Bojan Bošnjak; ; 033 562-085; ; bojan.bosnjak@mkipgo.ks.gov.ba
(ime i prezime, kontakt telefon i e-mail adresa)

3. MJERODAVNA INSTITUCIJA ZA IMPLEMENTACIJU PROJEKTA/PROGRAMA

(popuniti ako se implementator projekta/programa razlikuje od podnosioca)

Naziv institucije: Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša

Podaci o kontakt osobi: Bojan Bošnjak
033 562 085
bojan.bosnjak@mkipgo.ks.gov.ba
(ime i prezime, kontakt telefon i e-mail adresa)

4. VRSTA I TIP PROJEKTA/PROGRAMA:

- | | | | |
|-------------------------------------|--|-------------------------------------|-----------------|
| <input type="checkbox"/> | Investicije u socio-ekonomski razvoj | <input checked="" type="checkbox"/> | Kapitalne |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Investicije u izgradnju administrativno - tehničkih kapaciteta | <input type="checkbox"/> | Institucionalne |

5. STATUS PROJEKTA/PROGRAMA:

- Kandidiran
- Odobren
- Otkazan
- U implementaciji
- Završen

ID: _____
Evidencioni broj sporazuma o financiranju (granta, kredita...)

Broj i datum odobrenja projekta: _____

6. TRAJANJE PROJEKTA/PROGRAMA:

Kandidirani projekt/program - Planirano trajanje projekta (u mjesecima): _____
- Planirani početak projekta: _____
(godina)

Za sve ostale statusne kategorije projekta/programa: - Godina početka projekta: 2021
- Godina završetka projekta: 2031

7. UKUPNI TROŠKOVI PROJEKTA/ PROGRAMA (potrebna sredstva):

Iznos u KM: **4,714,003**
(ukupan iznos u KM iz svih izvora financiranja)

8. KLASIFIKACIJA PROJEKTA PO DAC I COFOG NOMENKLATURI:

Po DAC nomenklaturi

DAC5 kod	323	GRAĐEVINARSTVO
	<i>(šifra)</i>	<i>(naziv)</i>
CRS kod	32310	Građevinska politika i administrativno upravljanje
	<i>(šifra)</i>	<i>(naziv)</i>

Po COFOG nomenklaturi

Odjeljak	06	Stambeni i zajednički poslovi
	<i>(šifra)</i>	<i>(naziv)</i>
Grupa	061	Stambeni razvoj
	<i>(šifra)</i>	<i>(naziv)</i>
Klasa	0610	Stambeni razvoj
	<i>(šifra)</i>	<i>(naziv)</i>

9. LOKACIJA PROJEKTA/PROGRAMA:

<i>Mjesto implementacije</i> (općina, grad, županija/kanton, entitet, Brčko Distrikt BiH, BiH)	Skraćeno ime
Više općina Kantona Sarajevo	KSA-VOPC

II RELEVANTNOST PROJEKTA/PROGRAMA (3 pitanja)

10. NAVEDITE ZNAČAJ PROJEKTA/PROGRAMA ZA RJEŠAVANJE OPŠTIH PRIORITETA ENTITETA I BIH :

(prirodini okoliš, povećanje socijalne uključenosti, povećanje ekonomske konkurentnosti, povećanje zaposlenosti, makro - ekonomska stabilnost, europske integracije)

Sanacijom devastiranih zgrada kolektivnog stanovanja se poboljšava opći standard stanovništva i života, kako stanara tako i učesnika u implementaciji Projekta sanacije. Poboljšavaju se uvjeti stanovanja i življenja, što smanjuje potrebu za odlivom stanovnika i stručnog kadra iz zemlje.

(unos je ograničen na 500 znakova)

11. NAVEDITE SPECIFIČNE PROBLEME KOJI SE RJEŠAVAJU KROZ AKTIVNOSTI PROJEKTA/PROGRAMA KAO I DA LI JE PROJEKT/PROGRAM KOMPLEMENTARAN SA NEKIM DRUGIM PROJEKTOM/PROGRAMOM IZ OBLASTI JAVNIH INVESTICIJA, JAVNIH RAZVOJNIH PROGRAMA ILI/I PROJEKTOM TEHNIČKE POMOĆI ?

Nekvalitetni i nesigurni uvjeti stanovanja za 25% stanovnika u objektima kolektivnog stanovanja na području Kantona Sarajevo. Stalna potreba za finansiranjem parcijalnih popravki oštećenih zajedničkih dijelova i materijalnih šteta nastalih na opremi stanova usljed posljedica oštećenja. Zgrade koje su devastirane od posljedica ratnih dejstava, starosti objekata, te neredovnog održavanja, predstavljaju i potencijalnu opasnost za život i zdravlje etažnih vlasnika i prolaznika.

(unos je ograničen na 500 znakova)

12. NAVEDITE CILJNU GRUPU I KRAJNJE KORISNIKE REZULTATA PROJEKTA/PROGRAMA :

Ciljna grupa: **U 900 zgrada kolektivnog stanovanja živi aproksamativno 55.000 stanara, čiji standard stanovanja treba da bude poboljšan nakon kvalitetne sanacije oštećenih zajedničkih dijelova ratnim dejstvima. Objekti koji su pretrpjeli ratnu štetu su starosti od vremena austro-ugarske do 90-ih godina, pa su oštećenja usljed ratnih dejstava i starosti objekata uzrokovali daljnje propadanje.**

(unos je ograničen na 500 znakova)

Krajnji korisnik: **Prestaje potencijalna opasnost za ugrožavanje zdravlja i života 416.433 stanovnika Kantona Sarajevo od pada oštećenih zajedničkih dijelova objekata. Prizvođači građevinskog materijala imaju povećan zahtjev za proizvodnjom. Građevinske firme za izvođenje radova imaju povećan obim posla u narednih pet godina.**

(unos je ograničen na 500 znakova)

III OPIS I EFEKTIVNOST PROJEKTA/PROGRAMA (8 pitanja)

13. KRATAK OPIS PROJEKTA/PROGRAMA:

Nakon dobijanja podataka o zgradama sa oštećenjima, formira se Registar koji je osnov za pokretanje Projekta. Na osnovu Registra formiraju se liste za sanaciju po vrstama oštećenja. Odlukom Vlade Kantona o davanju saglasnosti na Sporazum sa Implementom za realizaciju projekta potpisuje se isti, te vrši snimanje zgrada i izrada predmjera i predračuna radova. Izabrani izvođač radova vrši sanaciju oštećenih objekata, te predaje iste na upotrebu vlasnicima kao i upravicima na redovno održavanje.

Učesnici u projektu su: Vlada Kantona Sarajevo, Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, odabrani Implement, Općine Kantona Sarajevo i odabrani izvođači radova sanacija.

(unos je ograničen na 500 znakova)

14. CILJEVI I REZULTATI PROJEKTA/PROGRAMA:

Opći cilj projekta/programa:

Doprinijeti će poboljšanju kvaliteti okolišnih komponenti

(ako nije iz šiframika unos je ograničen na 200 znakova)

15. SPECIFIČNI CILJ, REZULTATI I AKTIVNOSTI PROJEKTA / PROGRAMA

Specifični cilj:	Unapeđenje kvaliteta zraka i ugodnijeg življenja
Rezultati:	
	- 3. Sanirani liftovi u objektima kolektivnog stanovanja oštećeni ratnim dejstvima - 2. Sanirani krovovi objekata kolektivnog stanovanja oštećeni ratnim dejstvima - 1. Sanirane fasade objekata kolektivnog stanovanja
Aktivnosti:	
	- 3.1. Uspostavljen Registar objekata kolektivnog stanovanja čiji zajednički dijelovi su oštećeni usljed ratnih dejstava u KS 3.2. Formiranje listi zgrada za sanaciju liftova po općinama i potrebnim okvirnim sredstvima za sanaciju Kantona Sarajevo 3.3. Formiranje prioritetne liste zgrada za sanaciju liftova po općinama u odnosu na obezbijeđena sredstva 3.4. Potpisivanje Sporazuma sa Implementom za realizaciju projekta 3.5. Snimanje zgrada sa prioritetne liste, te izrada predmjera i predračuna radova 3.6. Formiranje Konačne liste za izbor izvođača radova 3.7. Provedba tendera za odabir najpovoljnijeg izvođača radova za sanaciju liftova 3.8. Izvođenje radova sanacije liftova 3.9. Tehnički prijem izvedenih radova - 1.1. Uspostavljen Registar objekata kolektivnog stanovanja čiji zajednički dijelovi su oštećeni usljed ratnih dejstava u KS 1.2. Formiranje listi zgrada za sanaciju fasada po općinama 1.3. Formiranje prioritetne liste zgrada za sanaciju fasada po općinama u odnosu na obezbijeđena sredstva 1.4. Potpisivanje Sporazuma sa Implementom za realizaciju projekta 1.5. Snimanje zgrada sa prioritetne liste, te izrada predmjera i predračuna radova 1.6. Formiranje Konačne liste za izbor izvođača radova 1.7. Provedba tendera za odabir najpovoljnijeg izvođača radova za sanaciju fasada 1.8. Izvođenje radova sanacije fasada 1.9. Tehnički prijem izvedenih radova - 2.1. Uspostavljen Registar objekata kolektivnog stanovanja čiji zajednički dijelovi su oštećeni usljed ratnih dejstava u KS 2.2. Formiranje listi zgrada za sanaciju krovova po općinama 2.3. Formiranje prioritetne liste zgrada za sanaciju krovova po općinama u odnosu na obezbijeđena sredstva 2.4. Potpisivanje Sporazuma sa Implementom za realizaciju projekta 2.5. Snimanje zgrada sa prioritetne liste, te izrada predmjera i predračuna radova 2.6. Formiranje Konačne liste za izbor izvođača radova 2.7. Provedba tendera za odabir najpovoljnijeg izvođača radova za sanaciju krovova 2.8. Izvođenje radova sanacije krovova 2.9. Tehnički prijem izvedenih radova

16. PODRUČJE RAZVOJNE INTERVENCIJE

(popuniti samo za Investicije u socio-ekonomski razvoj)

Poglavlje: **2 LJUDSKI RESURSI**

(šifra) (naziv)

Kategorija:

(šifra) (naziv)

Područje intervencije:

(šifra) (naziv)

17. DOPRINOS ISPUNJENJENJU CILJEVA/PODCILJEVA IZ STRATEŠKIH DOKUMENATA

Europsko partnerstvo sa BiH

Euro broj:

Strateški cilj: Prioritet II - Održivi rast – promovisanje konkurentnije ekonomije, koja efikasno koristi resurse i vodi računa o okolišu

Strategija BiH:

Strategija razvoja Bosne i Hercegovine

Starteški cilj:

91. Makroekonomska stabilnost (do 2015.)

Podcilj:

3. Javne finansije

Prioritet:

1. Blagi fiskalni deficit

Mjera:

2. Povećati investicije iz budžeta i entitetskih razvojnih banaka

Strategija entiteta:

Nacrt Strategije Federacije BiH

Strateški cilj:

Prioritet

Održivi rast i razvoj

5

Podcilj:

Ekologija i razvoj energetske potencijala

2

Sektorska strategija:

Strateški cilj:

Prioritet

Strateški plan institucije:

Strategija razvoja Kantona Sarajevo do 2020

Strateški cilj:

Prioritet

Odgovorno upravljanje okolišem, prostorom, prirodnim i infrastrukturnim resursima

4

Gender akcioni plan:

Ne

(DA ili NE)

18. DA LI PROJEKT/PROGRAM IMA UTJECAJ NA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA ?

(unos je ograničen na 500 znakova)

19. DA LI IMPLEMENTACIJA PROJEKTA/PROGRAMA ZAHTJEVA SARADNJU SA DRUGIM INSTITUCIJAMA ?

(popuniti samo za kandidirane projekte)

Zavodi za zaštitu kulturno-historijskih spomenika vrši izradu projektne dokumentacije i daje saglasnost za izvođenje radova na objektima pod zaštitom, a Općine izdaju saglasnosti za zaustavljanje javne površine kod sanacija sa upotrebom skele.

(unos je ograničen na 500 znakova)

20. DA LI IMPLEMENTACIJA PROJEKTA/PROGRAMA ZAHTJEVA SARADNJU SA ENTITETIMA, LOKALNIM VLASTIMA I/ILI PRIVATNIM SEKTOROM ?

(popuniti samo za kandidirane projekte)

Općine Kantona Sarajevo, upravni, Kantonalni fondovi, Zavodi za zaštitu kulturno-historijskih spomenika, svaki u svom segmentu nadležnosti vrše popis objekata sa oštećenjima nastalih usljed ratnih dejstava i dostavljaju Ministarstvu na objedinjavanje.

(unos je ograničen na 500 znakova)

IV ODRŽIVOST I RANGIRANJE PROJEKTA/PROGRAMA (4 pitanja)

21. ANALIZA RIZIKA: OPIŠITE RIZIKE ZA USPJEŠNU IMPLEMENTACIJU PROJEKTA/PROGRAMA

Vrsta rizika	Opis rizika	Mjere za smanjenj/eliminaciju rizika
Materijalni	Slab odaziv ponuđača na tender zbog odliv stručnog kadra potrebnog za izvođenje radova,	Obezbjeđena kvalitetna referenc lista izvođača radova; Ispitano tržište cijena radova, materijala i raspoloživosti materijala prije objave tendera
Prirodna okolina	Nekvalitetno odlaganje kancerogenog materijala prilikom skidanja sa objekata	Za objekte na kojima je utvrđeno da su postojeće fasade ili krovovi od azbestnih ploča obezbijediti prije početka izvođenja radova specijalizovano skidanje i na predviđena mjesta odlaganje tih materijala
Socijalni	Stanari koji žive u oštećenim stanovima kao i korisnici kolektivnog smještaja nezadovoljni dinamikom izvođenja radova	MZ, upravnici zgrada i stanari pravovremeno obaviješteni o fazama projekta i kalendaru aktivnosti

22. NAVEDITE USLOVE I PREDPOSTAVKE KOJE TREBA DA SE ISPUNE ZA USPJEŠNU IMPLEMENTACIJU PROJEKTA/PROGRAMA

Uslovi:	Vlada Kantona Sarajevo donijela Odluku o izradi Registra objekata kolektivnog stanovanja oštećenih usljed ratnih dejstava u Kantonu Sarajevo
Pretpostavke:	Upravnici, općine i Zavodi dostavili pojedinačne liste na vrijeme Liste dostavljene od upravnika i općina urađene tačno i precizno Profesionalno i stručno izvršeno snimanje zgrada Nema pokrenutih sudskih sporova po žalbama ponuđača Vremenski uvjeti ne prolongiraju radove Raspoloživost materijala na tržištu Upravitelj i predstavnik obavljaju svoje dužnosti sa pažnjom dobrog domaćina Redovno izmirenje obaveze plaćanja naknade za održavanje zgrade od strane etažnih vlasnika Povećana svijest etažnih vlasnika o važnosti aktivnog učestvovanja u održavanju zgrada

23. NAVEDITE OSNOVNE ELEMENTE ODRŽIVOSTI PROJEKTA/PROGRAMA

Financijska održivost:	10% od godišnje naplaćene naknade za održavanje, izdvojiti će se za održavanje saniranih zajedničkih dijelova zgrade
Institucionalna održivost:	Upravitelji savjesno i u skladu sa Zakonom vrše upravljanje i održavanje zajedničkih dijelova zgrade; Pratiti postignute rezultate iz aktivnosti u predhodnoj godini na osnovu kojih se planiraju aktivnosti za naredne godine
Održivost na razini politika:	Zakon o upravljanju zajedničkim dijelova zgrade ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 17/18), Izmjene Zakona koje bi obuhvatile obavezu etažnih vlasnika za izdvajanje sredstava za poboljšanje zajedničkih dijelova zgrade
Održivost prirodne okoline:	Ugradnjom novih materijala sa atestima u skladu sa propisima EU utiče se na zaštitu okoliša

24. RANGIRANJE PROJEKTA/PROGRAMA PO ZNAČAJU U ODNOSU NA OSTALE KANDIDIRANE PROJEKTE /PROGRAME IZ VAŠE INSTITUCIJE

(popuniti ako kandidirate više od jednog projekta)

Br.	Kriterij	Rang
	Konačni rang projekta (iz tablice)	

V PROJEKTNJA/PROGRAMSKA DOKUMENTACIJA (1 pitanje)

25. RASPOLOŽIVA PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA

(popuniti samo za kandidirane projekte)

- | | | | |
|---|---|-----------------------------|-----------------------------|
| - | Projektna ideja/koncept programa | <input type="checkbox"/> DA | <input type="checkbox"/> NE |
| - | Studija izvodljivosti | <input type="checkbox"/> DA | <input type="checkbox"/> NE |
| - | Cost-benefit analiza | <input type="checkbox"/> DA | <input type="checkbox"/> NE |
| - | Analiza utjecaja na prirodni okoliš | <input type="checkbox"/> DA | <input type="checkbox"/> NE |
| - | Analiza utjecaja na ravnopravnost spolova | <input type="checkbox"/> DA | <input type="checkbox"/> NE |

- Drugo:

Registar objekata kolektivnog stanovanja oštećenih usljed ratnih dejstava u Kantonu Sarajevo

(unijeti slobodan tekst do 100 karaktera)

VI FINANCIJSKI PODACI (3 pitanja)

26. DINAMIKA FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA

R. br	Vrsta financiranja	Izvor financiranja	Način financiranja	Valuta	Ukupna vrijednost		Nedostajuća sredstva		Realizovano sa 31.12.prethodne god.		Plan za tekuću godinu		Tekuća godina-realizac. do kraja izvještajnog per.		Planirana ulaganja u naredne tri godine						Plan za naredni period	
					U valuti	U KM	U valuti	U KM	U valuti	U KM	U valuti	U KM	U valuti	U KM	2024		2025		2026		U valuti	U KM
															U valuti	U KM	U valuti	U KM	U valuti	U KM		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	Domaća sredstva	Kanton - vlastito učešće	Budžet	BAM		4,714,003				333,269		992,213		134,507		388,521		1,500,000		1,500,000		
Ukupno						4,714,003				333,269		992,213		134,507		388,521		1,500,000		1,500,000		

27. DINAMIKA FINANCIRANJA PREMA LOKACIJAMA IMPLEMENTIRANJA

R. br	Lokacija implementacije	Vrsta financiranja	Izvor financiranja	Način financiranja	Valuta	Ukupna vrijednost		Nedostajuća sredstva		Realizovano sa 31.12.prethodne god.		Plan za tekuću godinu		Tekuća godina-realizac. do kraja izvještajnog per.		Planirana ulaganja u naredne tri godine						Plan za naredni period	
						U valuti	U KM	U valuti	U KM	U valuti	U KM	U valuti	U KM	U valuti	U KM	2024		2025		2026		U valuti	U KM
																U valuti	U KM	U valuti	U KM	U valuti	U KM		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	Više općina Kantona Sarajevo	Domaća sredstva	Kanton - vlastito učešće	Budžet	BAM		4,557,187				176,453		992,213		134,507		388,521		1,500,000		1,500,000		
2	Stari grad	Domaća sredstva	Budžet kantona - sufinansiranje	Budžet	BAM		10,000				10,000				0								
3	Iliđza	Domaća sredstva	Budžet kantona - sufinansiranje	Budžet	BAM		30,000				30,000				0								
4	Ilijaš	Domaća sredstva	Budžet kantona - sufinansiranje	Budžet	BAM		49,316				49,316				0								
5	Novi Grad	Domaća sredstva	Budžet kantona - sufinansiranje	Budžet	BAM		67,500				67,500				0								
Ukupno							4,714,003				333,269		992,213		134,507		388,521		1,500,000		1,500,000		

28. DINAMIKA FINANCIRANJA PREMA STRUKTURI ULAGANJA

R. br	Struktura ulaganja (vrsta troška)	Vrsta financiranja	Izvor financiranja	Način financiranja	Valuta	Ukupna vrijednost		Nedostajuća sredstva		Realizovano sa 31.12.prethodne god.		Plan za tekuću godinu		Tekuća godina-realizac. do kraja izvještajnog per.		Planirana ulaganja u naredne tri godine						Plan za naredni period	
						U valuti	U KM	U valuti	U KM	U valuti	U KM	U valuti	U KM	U valuti	U KM	2024		2025		2026		U valuti	U KM
																U valuti	U KM	U valuti	U KM	U valuti	U KM		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	Zgrade i objekti	Domaća sredstva	Kanton - vlastito učešće	Budžet	BAM		4,714,003				333,269		992,213		134,507		388,521		1,500,000		1,500,000		
Ukupno							4,714,003				333,269		992,213		134,507		388,521		1,500,000		1,500,000		

LOGIČKI OKVIR ZA PROJEKAT

	Logika intervencije	Indikator	Izvori i metode verifikacije	Pretpostavke
Opšti cilj	Doprinijeti će poboljšanju kvaliteti okolišnih komponenti	Smanjen broj zahtjeva za 30% etažnih vlasnika prema lokalnim zajednicama za potrebnim sredstvima za sanacije zajedničkih dijelova u periodu od 5 godina nakon završetka projekta	Godišnji izvještaji lokalnih zajednica prema zahtjevu Ministarstva	
Specifični cilj	Unapeđenje kvaliteta zraka i ugodnijeg življenja	Smanjen broj prigovora etažnih vlasnika na rad upravitelja za 20% u odnosu na period prije sanacije u roku od 1 godine	Godišnji izvještaj Ministarstva sa pregledom zaprimljenih prigovora na rad upravitelja	Povećana svijest etažnih vlasnika o važnosti aktivnog učestvovanja u održavanju zgrada
Rezultati	3. Sanirani liftovi u objektima kolektivnog stanovanja oštećeni ratnim dejstvima 2. Sanirani krovovi objekata kolektivnog stanovanja oštećeni ratnim dejstvima 1. Sanirane fasade objekata kolektivnog stanovanja	1. Sanirano 100 krovova na zgradama kolektivnog stanovanja, na području svih općina u roku od 14 mjeseci od dana aktiviranja sredstava 2. Sanirano 70 fasada na zgradama kolektivnog stanovanja, na području svih općina u roku od 14 mjeseci od dana aktiviranja sredstava 3. Sanirano 10 liftova u zgradama kolektivnog stanovanja, na području svih općina u roku od 13 mjeseci od dana aktiviranja sredstava	Zapisnik komisije o tehničkom prijemu završenih radova, fotografije "prije-poslije"	Redovno izmirenje obaveze plaćanja naknade za održavanje zgrade od strane etažnih vlasnika Upravitelj i predstavnik obavljaju svoje dužnosti sa pažnjom dobrog domaćina
Aktivnost	3.1. Uspostavljen Registar objekata kolektivnog stanovanja čiji zajednički dijelovi su oštećeni usljed ratnih dejstava u KS 3.2. Formiranje listi zgrada za sanaciju liftova po općinama i potrebnim okvirnim sredstvima za sanaciju Kantona Sarajevo 3.3. Formiranje prioritete liste zgrada za sanaciju liftova po općinama u odnosu na obezbijedena sredstva 3.4. Potpisivanje Sporazuma sa Implementom za realizaciju projekta	Dostavljene liste od svih upravnika, Općina i Zavoda i objedinjene u Registar sa 900 zgrada u roku od 1 mjesec Urađena lista sa 500 zgrada za sanaciju krovova, i to razvrstano po općinama, u roku od 1 mjesec Urađena lista sa 200 zgrada za sve općine za izradu predmjera i predračuna radova u skladu sa obezbijednim sredstvima u roku od 1 mjesec	Pojedinačne liste od upravnika (sa okvirnim iznosom sanacije), općina i Zavoda; Registar Preliminarne liste Prioritetne liste Odluka Vlade KS, Sporazum Predmjer i predračun radova Konačna lista Tenderska dokumentacija, zapisnici sa otvaranja ponuda, ugovor sa odabranim izvođačima Fazni izvještaji sa tehničkog i finansijskog aspekta; Zapisnik o	Upravnici, općine i Zavodi dostavili pojedinačne liste na vrijeme Liste dostavljene od upravnika i općina urađene tačno i precizno Liste dostavljene od upravnika i općina urađene tačno i precizno Vlada KS razmatrala materijal na prvoj održanoj sjednici nakon zaprimanja materijala

	<p>3.5. Snimanje zgrada sa prioritete liste, te izrada predmjera i predračuna radova</p> <p>3.6. Formiranje Konačne liste za izbor izvođača radova</p> <p>3.7. Provedba tendera za odabir najpovoljnijeg izvođača radova za sanaciju liftova</p> <p>3.8. Izvođenje radova sanacije liftova</p> <p>3.9. Tehnički prijem izvedenih radova</p> <p>1.1. Uspostavljen Registar objekata kolektivnog stanovanja čiji zajednički dijelovi su oštećeni usljed ratnih dejstava u KS</p> <p>1.2. Formiranje listi zgrada za sanaciju fasada po općinama</p> <p>1.3. Formiranje prioritete liste zgrada za sanaciju fasada po općinama u odnosu na obezbijeđena sredstva</p> <p>1.4. Potpisivanje Sporazuma sa Implementom za realizaciju projekta</p> <p>1.5. Snimanje zgrada sa prioritete liste, te izrada predmjera i predračuna radova</p> <p>1.6. Formiranje Konačne liste za izbor izvođača radova</p> <p>1.7. Provedba tendera za odabir najpovoljnijeg izvođača radova za sanaciju fasada</p> <p>1.8. Izvođenje radova sanacije fasada</p> <p>1.9. Tehnički prijem izvedenih radova</p> <p>2.1. Uspostavljen Registar objekata kolektivnog stanovanja čiji zajednički dijelovi su oštećeni usljed ratnih dejstava u KS</p> <p>2.2. Formiranje listi zgrada za sanaciju krovova po općinama</p> <p>2.3. Formiranje prioritete liste zgrada za sanaciju krovova po općinama u odnosu na obezbijeđena sredstva</p> <p>2.4. Potpisivanje Sporazuma sa</p>	<p>Odluka Vlade Kantona Sarajevo o davanju saglasnosti na Sporazum sa Implementom za realizaciju projekta u roku od 1 mjesec</p> <p>Implement snimio i dostavio predmjer i predračun radova za 200 zgrade sa Prioritete liste u roku od 2 mjesec nakon potpisivanja Sporazuma</p> <p>Formirana Konačna lista sa 100 krovova u roku od 7 dana od dana dobijanja Predračuna radova</p> <p>Tender proveden u roku od 4 mj. od dana formiranja Konačne liste</p> <p>Radovi izvedeni na svih 100 krovova u roku od 90 dana od dana potpisivanja Ugovora sa izvođačem radova</p> <p>Komisija za interni tehnički prijem primila svih 100 krovova u roku od 1 mjesec po završetku radova</p> <p>Dostavljene liste od svih upravnika, Općina i Zavoda i objedinjene u Registar sa 900 zgrada u roku od 1 mjesec</p> <p>Urađena lista sa 350 zgrada za sanaciju fasada, i to razvrstano po općinama, u roku od 1 mjesec</p> <p>Urađena lista sa 120 zgrada za sve općine za izradu predmjera i predračuna radova u skladu sa obezbijeđenim sredstvima u roku od 1 mjesec</p> <p>Odluka Vlade Kantona Sarajevo o davanju saglasnosti na Sporazum sa Implementom za realizaciju projekta u roku od 1 mjesec</p> <p>Implement snimio i dostavio</p>	<p>primopredaji radova; građevinski dnevnik, građevinska knjiga;</p> <p>Završni izvještaj</p> <p>Pojedinačne liste od upravnika (sa okvirnim iznosom sanacije), općina i Zavoda; Registar</p> <p>Preliminarne liste</p> <p>Prioritete liste</p> <p>Odluka Vlade KS, Sporazum</p> <p>Predmjer i predračun radova</p> <p>Konačna lista</p> <p>Tenderska dokumentacija, zapisnici sa otvaranja ponuda, ugovor sa odabranim izvođačima</p> <p>Fazni izvještaji sa tehničkog i finansijskog aspekta; Zapisnik</p> <p>Zapisnik o primopredaji radova; građevinski dnevnik, građevinska knjiga;</p> <p>Završni izvještaj</p> <p>Pojedinačne liste od upravnika (sa okvirnim iznosom sanacije), općina i Zavoda; Registar</p> <p>Preliminarne liste</p> <p>Prioritete liste</p> <p>Odluka Vlade KS, Sporazum</p> <p>Predmjer i predračun radova</p> <p>Konačna lista</p> <p>Tenderska dokumentacija, zapisnici sa otvaranja ponuda, ugovor sa odabranim izvođačima</p> <p>Fazni izvještaji sa tehničkog i finansijskog aspekta; Zapisnik</p> <p>Zapisnik o primopredaji radova; građevinski dnevnik, građevinska knjiga;</p> <p>Završni izvještaj</p>	<p>Profesionalno i stručno izvršeno snimanje zgrada</p> <p>Nema pokrenutih sudskih sporova po žalbama ponuđača</p> <p>Vremenski uvjeti ne prolongiraju radove;</p> <p>Raspoloživost materijala na tržištu</p> <p>Svi prikazani radovi kroz knjige su izvedeni kvalitetno i u skladu sa propisima</p> <p>Upravnici, općine i Zavodi dostavili pojedinačne liste na vrijeme</p> <p>Liste dostavljene od upravnika i općina</p> <p>urađene tačno i precizno</p> <p>Liste dostavljene od upravnika i općina</p> <p>urađene tačno i precizno</p> <p>Vlada KS razmatrala materijal na prvoj održanoj sjednici nakon zaprimanja</p> <p>Profesionalno i stručno izvršeno snimanje zgrada</p> <p>Nema pokrenutih sudskih sporova po žalbama ponuđača</p> <p>Vremenski uvjeti ne prolongiraju radove</p> <p>Raspoloživost materijala na tržištu</p> <p>Svi prikazani radovi kroz knjige su izvedeni kvalitetno i u skladu sa propisima</p> <p>Upravnici, općine i Zavodi dostavili pojedinačne liste na vrijeme</p> <p>Liste dostavljene od upravnika i općina</p>
--	---	---	---	--

	<p>Implementom za realizaciju projekta</p> <p>2.5. Snimanje zgrada sa prioritete liste, te izrada predmjera i predračuna radova</p> <p>2.6. Formiranje Konačne liste za izbor izvođača radova</p> <p>2.7. Provedba tendera za odabir najpovoljnijeg izvođača radova za sanaciju krovova</p> <p>2.8. Izvođenje radova sanacije krovova</p> <p>2.9. Tehnički prijem izvedenih radova</p>	<p>predmjer i predračun radova za 120 zgrada sa Prioritete liste u roku od 2 mjesec nakon potpisivanja Sporazuma</p> <p>Formirana Konačna lista sa 70 fasada u roku od 7 dana od dana dobijanja Predračuna radova</p> <p>Tender proveden u roku od 4 mj. od dana formiranja Konačne liste</p> <p>Radovi izvedeni na svih 70 fasada u roku od 90 dana od dana potpisivanja Ugovora sa izvođačem radova</p> <p>Komisija za interni tehnički prijem primila svih 70 fasada u roku od 1 mjesec po završetku radova</p> <p>Dostavljene liste od svih upravnika, Općina i Zavoda i objedinjene u Registar sa 900 zgrada u roku od 1 mjesec</p> <p>Urađena lista sa 50 zgrada za sanaciju liftova, i to razvrstano po općinama, u roku od 1 mjesec</p> <p>Urađena lista sa 20 zgrada za sve općine za izradu predmjera i predračuna radova u skladu sa obezbijeđenim sredstvima u roku od 1 mjesec</p> <p>Odluka Vlade Kantona Sarajevo o davanju saglasnosti na Sporazum sa Implementom za realizaciju projekta u roku od 1 mjesec</p> <p>Implement snimio i dostavio predmjer i predračun radova za 20 liftova sa Prioritete liste u roku od 1 mjesec nakon potpisivanja Sporazuma</p> <p>Formirana Konačna lista sa 10 liftova u roku od 7 dana od dana</p>		<p>urađene tačno i precizno</p> <p>Liste dostavljene od upravnika i općina</p> <p>urađene tačno i precizno</p> <p>Vlada KS razmatrala materijal na prvoj održanoj sjednici nakon zaprimanja</p> <p>Profesionalno i stručno izvršeno snimanje liftova</p> <p>Nema pokrenutih sudskih sporova po žalbama ponuđača</p> <p>Raspoloživost materijala na tržištu</p> <p>Svi prikazani radovi kroz knjige su izvedeni kvalitetno i u skladu sa propisiva</p>
--	--	---	--	---

		<p>dobijanja Predračuna radova Tender proveden u roku od 4 mj. od dana formiranja Konačne liste Radovi izvedeni na svih 10 liftova u roku od 60 dana od dana potpisivanja Ugovora sa izvođačem radova Komisija za interni tehnički prijem primila svih 10 liftova u roku od 1 mjesec po završetku radova</p>		
--	--	--	--	--

VII POTPIS I OVJERA

IP obrazac popunio/la:

Ime i prezime: **Amela Kulenović**

Funkcija: **stručni savjetnik**

Telefon/fax: **033 560-423**

e-mail adresa: **amela.kulenovic@mkipgo.ks.gov.ba**

Mjesto i datum popunjavanja obrazca: **Sarajevo; 15.01.2024.**

MP

(ime, prezime i funkcija odgovorne osobe mjerodavnog
ministarstva/institucije/agencije)